

BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
**GOVERNMENT**

Broj: 03-02-1322-1/2021  
Sarajevo, 18.11.2021. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**



- Predstavnički dom -  
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući ✓
- Dom naroda -  
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Poštovani,

U skladu sa članom IV.B.3.7.c) (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 172. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/07, 2/08 i 26/20) i članom 164. stav (1) Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03, 21/09 i 24/20), **radi razmatranja i usvajanja po skraćenom postupku, dostavljam Vam PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 291. sjednici, održanoj 18.11.2021. godine.

Prijedlog zakona se dostavlja na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine u printanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,



Prilog: - Prijedlog zakona na bosanskom jeziku,  
- Odredbe Zakona koja se mijenjaju i  
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo  
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01,  
15/02, 54/04, 36/06, 51/07, 72/08 i 23/09), (CD).

Cc: Federalno ministarstvo prostornog uređenja  
gosp. Josip Martić, ministar

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
VLADA**

**PRIJEDLOG**

**ZAKON  
O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI  
STANARSKO PRAVO**

**Sarajevo, novembar 2021. godine**

## **PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU**

Predlažemo donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo po skraćenoj proceduri, s obzirom da izmjene ovog zakona nisu složene, te smatramo da su ispunjeni uslovi iz člana 172. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/07, 2/08 i 26/20) i člana 164. stav (1) Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03, 21/09 i 24/20), koji predviđaju da se zakon može donijeti po skraćenom postupku kad nije u pitanju složen i obiman zakon.

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI  
STANARSKO PRAVO**

Član 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07, 72/08 i 23/09) (u daljem tekstu: Zakon) u članu 38. stav (1) procenat: "70%" zamjenjuje se procentom: "30%".

Član 2.

Član 39e. mijenja se i glasi :

" Član 39e.

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39. stav 1. Zakona, a koji je napustio stan u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon toga iz istog stambenog fonda ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, sticanjem novog stana raskinut je ugovor o otkupu stana u Federaciji Bosne i Hercegovine, te nema pravo na povrat stana niti pravo na upis prava vlasništva nad tim stanom.

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39. stav 1. Zakona, koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija Bosne i Hercegovine, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 1000,00 KM po kvadratnom metru stana umanjenu za amortizaciju po stopi od 1% godišnje.

Pravo na naknadu iz stava 2. ovog člana ostvaruje nosilac prava iz pravno obavezujućeg ugovora čiji je zahtjev za vraćanje stana odbijen.

Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana i koji nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u skladu sa članom 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, ima pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđenu na način iz stava 2. ovog člana.

Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a koji je stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu nema pravo na povrat stana niti pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine.

Naknade iz ovog člana isplatiti će se u dvije jednake godišnje rate.

Zahtjev za naknadu iz ovog člana podnosi se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

### Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“.

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA**  
**KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**

**I - USTAVNI OSNOV**

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu III. 1. tačka b), koji je izmijenjen amandmanima VIII, LXXXIX i CVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, i članu IV .A. 20. (1) d) Ustava Federacije BiH prema kojem je u isključivoj nadležnosti Federacije BiH utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politika korištenja zemljišta na federalnom nivou, a Parlament Federacije , uz ostale ovlasti predviđene Ustavom, odgovoran je za donošenje zakona o obnašanju dužnosti federalne vlasti.

**II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj:1000/17 od 13.7.2017. godine o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz kojih proizilaze obaveze izmjene zakonodavstva u određenoj oblasti, zadužena su federalna ministarstva da u okviru svojih nadležnosti hitno predlože izmjene zakona u skladu sa stavovima izraženim u odlukama.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u postupku pripreme ovog zakonskog rješenja osiguralo saglasnost Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH koje je svojim aktom broj:683/17 od 15.12.2017.godine dostavilo zaključke kojima ističe da postoji zakonski i ustavni osnov za izvršenje odluka domaćih i međunarodnih sudova te da Predsjedništvo Saveza podržava donošenje ovog zakona.

Ministarstvo je uvažilo i najveći dio primjedaba i sugestija navedenih općina osim primjedbe Općine Novo Sarajevo i Stari Grad Sarajevo koje osporavaju član 1. Prijetloga Zakona.

Navedene općine su stava da nije sporan procenat sredstava koja se izdvajaju nego da se Prijetlogom Zakona zadire u imovinu jedinica lokalne samouprave, odnosno u pravo na odgovarajuće sopstvene izvore finansiranja.

Ministarstvo nije prihvatiло navedene tvrdnje kao osnovane obzirom da je Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-3/15 od 11.4.2017. godine donesena iz razloga što prilikom donošenja Zakona nisu konsultirane jedinice lokalne samouprave na propisan način u pogledu metoda finansiranja kantonalnog fonda.

Kako navedenom presudom nije osporeno funkcioniranje stambenog fonda odnosno potreba za njegovim postojanjem to osigurava fondu određen procenat sredstava od prodaje stanova u kontinuitetu, a sve radi zadovoljavanja stambenih potreba kategorija iz Zakona kao što su članovi porodica pobjinulih branitelja, ratnih vojnih invalida itd...

Napominjemo da je Ministarstvo smanjilo procenat sa 70% za izdvajanje u Fond na 30% za jedinice lokalne samouprave upravo vodeći računa da zaštititi njihovu imovinu i pravne interese na najbolji mogući način, a da istovremeno ne ugrozi funkciju stambenog fonda i samu opstojnost istog.

Prilikom pripremanja ovog zakona Ministarstvo je vodilo računa o obaveznom konsultiranju sa svim općinama putem Saveza općina i gradova Federacije BiH te na taj način u potpunosti uključilo iste u postupak donošenja Zakona.

Na ovaj način je Ministarstvo ispoštovalo i izvršilo presudu Ustavnog suda Federacije broj:U-3/15 od 11.4.2017. godine koja je upravo i donesena zbog povrede prava na lokalnu samoupravu što kako to Sud konstatuje nije izvršeno konsultiranje lokalne samouprave kod donošenja Zakona na propisan način u skladu sa odredbama Zakona o načelima lokalne samouprave.

Članom 1. Ovog zakona se izvršava Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj:U-3/15 od 11.4.2017. godine kojom je utvrđeno da je čl. 13. i 14. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28/05 i 2/08) i članom 38. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07, 72/08 i 23/09) povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Stari Grad Sarajevo iz razloga što kako to Sud konstatuje nije izvršeno konsultiranje lokalne samouprave kod donošenja Zakona na propisan način u skladu sa Zakonom o načelima lokalne samouprave.

Ustavni sud Federacije BiH je stanovišta da se osporenim članom 38. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo kojim je propisano da subjekti koji ostvare sredstva od prodaje stanova u skladu sa čl. 35., 36. i 37. ovog zakona, 70% sredstava usmjeravaju u Kantonalni fond za izgradnju stanova za članove porodica poginulih branitelja, ratne vojne invalide, demobilizirane branitelje i prognane osobe, a bez prethodno pribavljeni i provedene konsultacije lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06).

Članom 2. Ovog zakona mijenja se član 39e. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Federacija Bosne i Hercegovine te izvršava Presuda Ustavnog suda BiH broj:U-15/11 od 30.03.2012. godine, odnosno presude/odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Đokić protiv BiH, Mago protiv BiH, Mandić protiv BiH, Aleksić protiv BiH, kao i druge presude/odluke Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava i sudova u Federaciji BiH.

Ustavni sud BiH je odlučujući po apelaciji Kantonalnog suda u Sarajevu u svojoj presudi, koju je zasnovao u cijelosti na praksi Suda u Strazburu u presudi Đokić protiv BiH, od 30.03.2012. godine utvrdio da naknada koju propisuje član 39.e Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kao satisfakcija zbog lišavanja prava na povrat stanova (restituciju), ne uspostavlja pravičnu ravnotežu između javnog interesa i interesa nosioca prava. Prema mišljenju Ustavnog suda, naknada koja bi bila isplaćena u takvom slučaju

ne bi predstavljala ni približnu satisfakciju za lišavanje imovine. te ocijenio da Sud ne može određivati kolika ta naknada treba da iznosi

Ustavni sud smatra da je navedeno pitanje nadležnost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji će u ulozi zakonodavca urediti ovo pitanje.

U cilju realizacije navedenih presuda i odluka donesen je od strane Vlade Federacije BiH i Akcioni plan za realizaciju istih, shodno istom Federalno ministarstvo prostornog uređenja je od 2013. godine u vladinu odnosno parlamentarnu proceduru više puta slalo izmjene navedenog zakona u smislu izvršenja gore navedenih presuda (4 puta Zakon bio u parlamentarnoj proceduri ).

Zbog važnosti i hitnosti rješavanja ovog pitanja Ministarstvo je predlagalo da se ovaj zakon razmatra u formi prijedloga po hitnom postupku što je Vlada i prihvatila i uputila Prijedlog Zakona po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 29. vanrednoj sjednici održanoj 22.5.2018. godine, odbio da razmatra Zakon po hitnoj proceduri i vratio ga u redovnu proceduru.

Ministarstvo odnosno Vlada su nakon toga ponovno utvrdili Nacrt Zakona i dostavili ga u parlamentarnu proceduru.

Predstavnički dom je na 12. redovnoj sjednici održanoj 23.6.2020. godine usvojio Nacrt Zakona sa zaključkom da se o istom održi i javna rasprava.

Međutim, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo nije dobio potreban broj glasova da se usvoji na 9. sjednici Doma naroda održanoj 18.2.2021. godine.

Nakon toga Ministarstvo je pripremilo, a Vlada je usvojila informaciju o svemu navedenom i istu proslijedila na znanje Parlamentu Federacije BiH koju je Predstavnički dom Federacije BiH na 21. redovnoj sjednici održanoj 27.4.2021. godine razmatrao i donio zaključak da Vlada Federacije BiH pripremi novo zakonsko rješenje i isto dostavi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje.

Podsjećamo da u posljednje vrijeme, a uslijed nedostaka propisa, sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine donose presude utvrđujući da se tužiteljima isplaćuju naknade po tržišnim vrijednostima stana.

S obzirom da je u poslednje vrijeme sve više ovakvih tužbi neophodno je da se doneše zakonsko rješenje u što kraćem vremenskom roku kako bi se izbjegle dalje negativne posljedice po Budžet Federacije BiH.

Posljednja dešavanja vezana za pitanja vojnih stanova u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu odnose se na prijedlog Evropskog suda za ljudska prava za zaključenje prijateljske nagodbe u predmetu Apostolovski Laste i 15 drugih protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 28704/11.

Evropski sud je predložio u smislu vansudske nagodbe iznos naknade zbog gubitka stan od 1.000,00 KM za 1 m<sup>2</sup> stana kao i svaki porez koji se može zaračunati.

Evropski sud je ostavio mogućnost da, ukoliko se ne složi sa uslovima deklaracije, tužena strana može sama dati drugi prijedlog u pogledu rješenja predmetne stvari, te tražio izlašnjenje i u tom pogledu.

Na taj prijedlog Vlada Federacije BiH je dala izjašnjenje da iznos naknade po m<sup>2</sup> stana smatra adekvatnim na način kako slijedi:

- Imaoci kupoprodajnih ugovora koji nisu rješili stambeno pitanje izvan BiH – naknada u iznosu od 500 KM po kvadratnom metru stana (za stan u Sarajevu), 400 KM za stan (Tuzla, Mostar) i 300 KM (za stan u Bihaću) ,
- Imaoci kupoprodajnih ugovora koji su rješili stambeno pitanje izvan BiH – isti nemaju pravo na naknadu ,
- Nosioci stanarskog prava koji nisu rješili stambeno pitanje izvan BiH - naknada u iznosu od 500 KM po kvadratnom metru stana (za stan u Sarajevu), 400 KM za stan (Tuzla, Mostar) i 300 KM (za stan u Bihaću).

Podsjećamo da je Evropski sud u predmetima Đokić protiv BiH od 27.05.2010.godine i Mago protiv BiH od 03.05.2012. godine utvrdio obavezu Federacije BiH da aplikantima isplati naknadu po tržišnoj vrijednosti stana.

Međutim, nakon toga Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je Odluke u predmetima sličnim slučajevima Đokić protiv BiH i Mago protiv BiH odnosno Mandić protiv BiH od 27.5.2014. godine i u predmetu Tihomir Aleksić protiv Bosne i Hercegovine od 3.2.2015. godine kojim je aplikacije imenovanih proglašio nedopuštenim iako se radi o pravnim situacijama kao i u slučaju Mago protiv BiH i slučaja Đokić protiv Bosne i Hercegovine.

Novim stavom Suda u Strasburu iznesenim u predmetu Tihomir Aleksić protiv Bosne i Hercegovine od 3.2.2015. godine konstatovano je da su pravo gosp. Aleksića na vojni stan u Srbiji utvrdili vojni organi u Srbiji te kako bi stekao to pravo, on se morao odreći ekvivalentnog prava na njegov prijeratni stan u Sarajevu, te da je u konkretnom slučaju Sud stava da činjenica da aplikantu još nije bio dodjeljen stan u Srbiji nije od značaja, te da u svakom slučaju isti ima pravo na naknadu prema tada važećem članu 39e. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Pored toga Odlukom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Stevančević protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 67618/09 od 2.2.2017. godine kojom je Sud odbacio aplikaciju kao zloupotrebu prava na podnošenje pojedinačne aplikacije zbog to Sud za ljudska prava navodi činjenice da je aplikantu Stevanu Stevančeviću u skladu sa članom 39e. tada važećeg Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo isplaćena naknada od Federacije BiH u iznosu od 42.085,04 KM.

Sud je zaključio da je iznos naknade koja je isplaćena aplikantu značajno viši od iznosa koji je on realno platio za predmetni stan (stan otkupio za 7.067,00 KM).

Novi stav Suda odnosno novoformirana sudska praksa po ocjeni ovog federalnog ministarstva odnosno Vlade Federacije BiH ukazuje da aplikanti u svakom slučaju imaju pravo na naknadu prema tada važećem Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji

stanarsko pravo, a što predstavlja građevinsku vrijednost stana od 600 KM po m<sup>2</sup> korigiranu koeficijentom položajne pogodnosti stana umanjenu za amortizaciju.

Nakon presuda Đokić protiv BiH i Mago protiv BiH praksa Evropskog suda evoluirala u pogledu visine novčane naknade tako da je Evropski sud u svojim kasnijim odlukama e.g. Mandić i dr. vs. BiH, Aleksić i dr. vs. BiH te posebno Stevančević vs. BiH zauzeo stav da je Federacija BiH na osnovu tada važećeg člana 39.e Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo iz 1997. godine isplaćivala adekvatne novčane naknade u odnosu na realno plaćene iznose na ime otkupa vojnih stanova.

Dakle, od 2012. godine do danas Evropski sud nije donio niti jednu meritornu presudu temeljem svoje ranije utvrđene prakse u slučaju Đokić vs. BiH i Mago i drugi vs. BiH, već je kroz niz odluka kojima je odbio aplikacije kao neprihvatljive, dao nadležnim vlastima jasne indikacije u kojem pravcu je potrebno ići u cilju utvrđivanja kruga korisnika koji imaju pravo na naknade i posebno u pogledu visine naknade. Stavovi Evropskog suda izraženi u najnovijoj sudskej praksi predstavljaju ključne smjernice za pravilnu provedbu generalnih mjera po presudama Đokić vs. BiH i Mago i drugi vs. BiH.

Evropski sud je u svojim posljednjim odlukama cijenio činjenice da su nadležni vojni organi u Srbiji utvrdili pravo aplikanata na vojni stan u Srbiji, za što su se oni prethodno morali odreći ekvivalentnog prava na prijerathnom stanu u Sarajevu.

Pored toga, za Sud je bilo dovoljno da utvrdi da aplikanti imaju pravo na naknadu prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo iz 1997. godine (Aleksić protiv BiH, odluka od 3. februara 2015, tačka 26). Evropski sud je također u slučaju Stevančević protiv BiH utvrdio da je iznos naknade koju je Federacija BiH isplatila aplikantu tokom 2007. značajno viši od iznosa koji je on realno platio za taj stan 1992. godine.

U tom smislu, naknada je bila dovoljna za bilo koju materijalnu štetu koju je aplikant pretrpio zbog nemogućnosti da se vrati u posjed stana (Stevančević protiv BiH, odluka od 2. februara 2017, tačka 2.).

Prilikom utvrđivanja iznosa naknade ovo federalno ministarstvo odnosno Vlada Federacije BiH cijenila je i stav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da prilikom određivanja naknade se uzmu u obzir i uslovi u kojima su takvi stanovi otkupljeni, amortizacija takvih stanova, ekonomski prilike u Bosni i Hercegovine i cijene stanova na tržištu, kao i to da član 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju ne garantuje uvjek potpunu naknadu.

Legitimni ciljevi javnog interesa mogu opravdati plaćanje nižeg iznosa od tržišne vrijednosti stana što korespondira sa novim stavom Suda odnosno novoformiranom sudskej praksom da aplikanti u svakom slučaju imaju pravo na naknadu prema tada važećem Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Iako je ustanovio da naknada koju propisuje član 39.e Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ne uspostavlja pravičnu ravnotežu između javnog interesa i interesa nosioca prava, Ustavni sud nije odredio koliko ta naknada treba da iznosi.

Ustavni sud smatra da je navedeno pitanje nadležnost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U toku pripreme ovog zakonskog rješenja Ministarstvo je pribavilo i najnovije podatke od strane Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH o ukupnom broju stanova na koje se odnosi ovaj zakon.

Služba je svojim aktima broj:07-19-179-FDŽ/21 od 26.5.2021. godine informisala ovo federalno ministarstvo da se radi o ukupnom broju od 673 stana sa površinom od cca 35800 m<sup>2</sup> stambene površine, s naznakom da ovi brojevi nisu fiksni s obzirom da se prikupljanje podataka od strane susjednih zemalja o stambenom statusu lica u tim državama vrši otežano pa se za dostavljanje traženih podataka čeka više od 6 mjeseci.

Kako je ukupna kvadratura stanova cca 35 800 m<sup>2</sup>, a predloženi iznos naknade 1000,00 KM po kvadratnom metru stana umanjenu za amortizaciju po stopi od 1% godišnje po metru kvadratnom to ukupni iznos projiciranih finansijskih sredstva potrebnih za osiguranje naknada po ovom osnovu po procjeni ovog federalnog ministarstva bi iznosio cca 21,5 milion KM.

Ukoliko se ne bi usvojilo ovako predloženo zakonsko rješenje cijenimo da bi kroz nastavak sudske prakse i kroz utvrđivanje iznosa naknada po tržišnim vrijednostima stana za posljedicu imalo opterećenje po budžet Federacije BiH od najmanje 71 milion KM.

U svjetlu svih iznesenih činjenica i cjelokupne sudske prakse u ovim predmetima cijenimo da je ovakvo zakonsko rješenje izbalansiran i kompromisan prijedlog donesen na osnovu ocjene svih presuda koje se odnose na vojne stanove.

Sva gore iznesena argumentacija je poslužila Ministarstvu odnosno Vladi Federacije da utvrdi predloženi iznos naknade, te uzimajući u obzir sve navedeno isti smatra adekvatnim.

### **III - POJAŠNJENJE PRAVNIH RJEŠENJA**

Članom 1. Zakona se izvršava Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj:U-3/15 od 11.4.2017. godine te se mijenja član 38. Zakona o o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07, 72/08 i 23/09) na način da se broj "70%" zamjenjuje brojem: "30%".

Članom 2. Zakona mijenja se član 39e. na način da su stavovima 1. 2. i 3. regulisane pravne situacije u kojima se ostvaruje pravo na naknadu nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a u svjetlu implementacije presude Ustavnog suda BiH broj: U-15/11 od 30.03.2012.godine, odnosno presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Đokić protiv BiH od 27.05.2010. godine, Mago protiv BiH od 03.05.2012. godine i predmetima Mandić protiv BiH od 27.5.2014. godine, Aleksić protiv Bosne i Hercegovine od 3.2.2015. godine,

Stevančević protiv BiH od 2.2.2017.godine kao i drugih presuda Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava.

Stavovima 4. i 5. ovog člana regulisane su pravne situacije u kojima se ostvaruje pravo na naknadu odnosno kada se to pravo isključuje nosiocu stanarskog prava ili njegovom bračnom drugu.

Stavom 6. ovog člana se propisuje način isplate naknade iz ovog člana u dvije jednake godišnje rate iz razloga finansijske nemogućnosti Budžeta Federacije BiH da isplaćuje naknade jednokratno u cijelokupnom iznosu.

Stavom 7. ovog člana propisuje se rok za podnošenje zahtjeva od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 3. Zakona propisuje se vrijeme stupanja na snagu ovog zakona.

#### **IV - FINANSIJSKA SREDSTVA**

Za provođenje ovog zakona neophodno je u Budžetu Federacije BiH obezbijediti cca 21,5 miliona KM na period od 2 godine.

**Odredbe Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 7/00, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07, 72/08 i 23/09) koje se mijenjaju:**

**Član 38.**

Subjekti koji ostvare sredstva od prodaje stanova u skladu sa čl. 35, 36. i 37. ovog zakona, 70% sredstava usmjeravaju u Kantonalni fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borče i prognane osobe.

Prava i obaveze kantonalnog fonda za izgradnju stanova, uredit će se posebnim kantonalnim propisom.

**Član 39.e**

Nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39. stav (1) Zakona, a koji je napustio stan u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon toga iz istog stambenog fonda ili novoutemeljenih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tome pravu, sticanjem novoga stana raskinut je ugovor o otkupu stana u Federaciji Bosne i Hercegovine, te nema pravo na upis prava vlasništva nad tim stanicom.

Umjesto prava na upis vlasništva nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora iz stava (1) ovog člana pripada naknada iz stava (3) ovog člana.

Nositelj prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39. stav (1) Zakona, koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija Bosne i Hercegovine, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđenu u skladu sa članom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju.

Nositelj prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana iz člana 39. stav (1) Zakona na čijem stanu je sadašnji korisnik, u skladu sa važećim zakonima, zaključio ugovor o korištenju stana ili ugovor o otkupu stana, umjesto upisa prava vlasništva na stanu, ima pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđenu na način iz stava (2) ovoga člana, izuzev nositelja prava kupoprodajnog ugovora iz stava (1) ovoga člana.